



ETS Heavy Duty Rotary Electric Vibrators 6 Poles - 1200 RPM @ 60 HZ 230/460 3 Phase



Questions contact us at: 814-899-2103
 Email: info@erietechnicalsystems.com
 website: www.bulkfilling.com

DIMENSIONAL INFORMATION (All Dimensions are in Inches)									Technical Information		Force and Weight Information	
MODEL	OLI Model Number	A	B	G (Hole Dia.)	# Of HOLES	C	D	E	INPUT HP	UNBALANCE (IN*LB)	Force Output (Pounds)	Weight (Pounds)
		Multiple Footprint										
ETS 90/6E	MVE 90/6E-30A0	3.15	4.33	0.43	4	10.79	5.91	6.81	0.19	2.86	117	23
		3.54	4.92	0.51								
		4.88	4.33	0.43								
		5.31	4.53	0.43								
		Multiple Footprint										
ETS 220/6E	MVE 220/6E-30A0	3.15	4.33	0.43	4	11.97	5.91	6.81	0.19	5.72	234	24
		3.54	4.92	0.51								
		4.88	4.33	0.43								
		5.31	4.53	0.43								
ETS 410/6E	MVE 410/6E-40A0	4.13	5.51	0.51	4	12.99	6.69	7.72	0.24	10.15	414	41
ETS 680/6E	MVE 680/6E-50A0	4.72	6.69	0.67	4	15.39	8.19	8.27	0.4	17.3	705	58
ETS 1100/6E	MVE 1100/6E-50A0	4.72	6.69	0.67	4	17.91	8.19	8.27	0.54	27.92	1,140	74
ETS 1600/6E	MVE 1600/6E-50A0	4.72	6.69	0.67	4	17.91	8.19	8.27	0.54	39.88	1,629	75
ETS 1730/6E	MVE 1730/6E-60A0	5.51	7.48	0.67	4	17.56	9.06	10.24	1.07	47.13	1,925	128
ETS 2350/6E	MVE 2350/6E-60A0	5.51	7.48	0.67	4	17.56	9.06	10.24	1.07	59.59	2,434	158
ETS 3090/6E	MVE 3090/6E-60A0	5.51	7.48	0.67	4	19.29	9.06	10.24	1.45	85.29	3,483	161
ETS 3580/6E	MVE 3580/6E-70A0	6.10	8.86	0.87	4	19.72	10.83	11.42	1.45	88.31	3,607	175
ETS 4740/6E	MVE 4740/6E-70A0	6.10	8.86	0.87	4	22.17	10.83	11.42	2.41	107.96	4,409	200
ETS 4850/6E	MVE 4850/6E-70A0	6.10	8.86	0.87	4	24.53	10.83	11.42	2.41	119.46	4,879	205
ETS 5690/6E	MVE 5690/6E-75A0	6.10	10.04	0.93	4	22.99	11.97	12.36	2.82	133.12	5,437	290
ETS 6620/6E	MVE 6620/6E-75A0	6.10	10.04	0.93	4	27.24	11.97	12.36	3.22	164.8	6,731	304
ETS 8160/6E	MVE 8160/6E-75A0	6.10	10.04	0.93	4	27.24	11.97	12.36	3.22	202.1	8,254	313
ETS 8450/6E	MVE 8450/6E-80A0	7.09	11.02	1.02	4	23.74	13.07	13.94	5.5	189.85	7,754	429
ETS 10370/6E	MVE 10370/6E-80A0	7.09	11.02	1.02	4	29.89	13.07	13.94	5.23	253.55	10,355	444
ETS 11500/6E	MVE 11500/6E-85A0	7.87	12.6	1.10	4	24.57	15.16	15.83	5.36	284.1	11,603	547
ETS 14360/6E	MVE 14360/6E-85A0	7.87	12.6	1.10	4	27.72	15.16	15.83	6.71	357.62	14,605	584
ETS 17750/6E	MVE 17750/6E-85A0	7.87	12.6	1.10	4	27.72	15.16	15.83	7.38	403.56	16,482	604
ETS 19120/6E	MVE 19120/6E-85A0	7.87	12.6	1.10	4	27.72	15.16	15.83	7.38	505.74	20,655	642
ETS 21400/6E	MVE 21400/6E-90A0	4.92	12.6	1.10	6*	31.42	17.8	16.34	8.58	539.19	21,980	766
ETS 28660/6E	MVE 28660/6E-90A0	4.92	14.96	1.54	6*	31.42	17.8	16.34	11.13	715.03	29,202	802
ETS 32800/6E	MVE 32800/6E-105A0	5.51	18.9	1.77	8*	38.58	22.44	21.34	16.09	805.55	32,899	1,389
ETS 38000/6E	MVE 38000/6E-105A0	5.51	14.96	1.77	8*	41.73	22.44	21.34	19.04	931.95	38,060	1,508
ETS 44750/6E	MVE 44750/6E-105A0	5.51	14.96	1.77	8*	41.73	22.44	21.34	19.44	1095.9	44,751	1,605
ETS 46400/6E	MVE 46400/6E-110A0	5.51	17.32	1.77	8*	44.49	24.02	23.39	22.8	1138	46,471	1,914
ETS 56000/6E	MVE 56000/6E-110A0	5.51	19.47	1.77	8*	44.49	24.02	23.39	22.8	1372.85	56,067	2,066



* For 6 and 8 hole vibrators the "A" dimension is the center distance between each hole

All Vibrators are designed and tested to conform to Class II, Div 2, Group F&G electrical area classifications.
 Motors operate at < 60 Decibels.
 All Dimensions subject to change without notice.
 All motors are rated continuous duty at Maximum setting.
 All weights are adjustable from 0-100% force output.